



<u>Procedure</u>	<u>Result</u>	<u>Units</u>	<u>Ref Interval</u>	<u>Accession</u>	<u>Collected</u>	<u>Received</u>	<u>Reported/</u> <u>Verified</u>
Total Protein, Serum	7.7	g/dL	[6.3-8.2]	20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
Albumin	3.45 L	g/dL	[3.75-5.01]	20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
Alpha 1 Globulin	0.38	g/dL	[0.19-0.46]	20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
Alpha 2 Globulin	0.87	g/dL	[0.48-1.05]	20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
Beta Globulin	0.65	g/dL	[0.48-1.10]	20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
Gamma	2.36 H	g/dL	[0.62-1.51]	20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
Immunofixation	IFE Done			20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
SPEP/IFE Interpretation	See Note f			20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13
EER Monoclonal Protein Study, Serum	See Note			20-078-900085	18-Mar-20 12:37:00	18-Mar-20 12:38:00	18-Mar-20 12:42:13

18-Mar-20 12:37:00 SPEP/IFE Interpretation:
 M-spike in the gamma region. The monoclonal protein peak accounts for 2.15 g/dL of the total 2.36 g/dL of protein in the gamma region. IFE pattern shows an IgG type kappa monoclonal protein.

* Abnormal, # = Corrected, C = Critical, f = Footnote, H = High, L = Low, t = Interpretive Text, @ = Reference Lab